Organi Komiteti Markaziji partijaji komunistiji (ʙ) Üzʙekiston

Орган Центрального комитета коммунистической партии (б) Узбекистана

На местно-еврейском языке

Proletarhoji hamaji mamlakatho, jak şaveton!

Bajroqi Mihnat

APREL
21
pançşamʙe
soli 1938
№ 92 (2118)
Narxaş 5 tin.

BA SAJLOVHOJI ORGANHOJI PARTIJAGI RAHBARIJI HARRŪZA KARDA ŞAVAD

Hazorho maçlisi hisoʙoti-sajloviji ar rūzhoji oxirin dar taşkilothoji idojiji partijagi guzaştagi, ʙo tami quvat nişon medihand, ki parjaji mo ʙaroji daraçaji idejagi va sijoriji revoljutsioniji komunisthoro and ʙardoştan, ʙaroji safhoji xud- az duşmanho va qajrho toza kar- s va kadrhoji navi partijagiro az at ʙa ʙolo ʙurovardan, dar mudati guzaşta cixel kori nihojat ʙu- guzarondagi mesoşad.

Xususijati asosije ki qariʙ ʙa tami maçlisho xarakteristika medi- ad, in taşkilmandiji ʙolşeviki va fa- lijati ʙalandi sijosi mesoşad. Dar va, Leningrad dar ʙisjor korxo- ʙa maçlisho omadani komunist- ʙa sad protsent merasad. Muzoki- vasee va ʙa daraçaji ʙaland re- jofta istodin.

Komitethoji partijagiro dar ʙisjor maçlisho tanqidi çidi karda şuda is- dast, in nişon medihad, ki əomaji partijaiho cixel taraqi kardagijand, ʙisaro az rahʙarhoji xud onho ci dar zijod kardagijand, huşjoriji on- ci qadar ʙaland şudagijast. Ko- munistho hamun rahʙarhoji partijagi- ro xususan ʙa tariqi qatəi tanqid karda istodin, ki onho güştinro ʙa muqoʙili duşmanho sust kardagijand, dar xususi az past ʙa ʙolo ʙurovar- dani kadrhoji nav kam qamxūri kar- dagijand, ʙa korkunhoji çavon kam madad rasondagijand. Dar zavodi «Serp i molot» (Xarkūv) komunistho ʙa sostavi navi rajkom sekretari peş- ʙara rafiq Perederijro ʙaroji in saj- lov nakardand, ki ū az zindagoniji taşkilothoji partijagiji tsexho dur ʙud, ʙo tamomi əomaji komunistho ʙad əaloqamand ʙud.

Qariʙ dar hamaço komunistho rah- ʙarhoji partijagiji xudro sançida is- todin, ki onho əomaro dar güştini ʙaroji içroji planhoji gosudarstvogi, dar güştini ʙaroji teztar nest kardani oqiʙsthoji zararsijorandagi əomaro cixel moʙilizatsija kardagijand.

Hamun komitethoji partijagije tan- qidi zūr karda şuda istodin, ki onho qarorhoji Plenumi janvariji TsK VKP(ʙ)-ro noqanoəatʙaxş içro karda istodin, xatohoji dar vaqti az parti- ja radkuni roh doda şudagiro durust nakarda istodin. Dar posjūloki Koz- lovka, rajoni Roslavl, oʙlasti Smo- lensk, komunistho sekretari kūhnaji partkomro ʙaroji in sajlov nakar- dand, ki ū qarorhoji Plenumi jan- variji TsK-ro ʙa əamal naʙurovar- dast, xususan komunisthoji az nav dar partija monda şudagiro az zin- dagoniji partijagi dur mekardast, on- ʙa maçlishoji partijagi taklif namekardast.

Rūzhoji avali sajlovho ʙaroʙari in nişon dodand, ki ʙa dar hamaço ko- mitethoji partijagi, rajkomho va gor- komho ʙa in kampanijaji muhimta- rin ʙolşevikona rahʙari karda isto- din. Az taçriʙaji soli guzaşta maəlu- mast, ki dar hamun çoje ki ʙa saj- lovho rahʙari karda nameşud, dar onço xatohoji çidi roh doda şuda ʙud, dar onço dar maçlisho notaşkilmandi ʙakra ronda ʙud, va ʙisjor vaqtho ʙa organhoji partijagi duşmanho sar darovarda ʙudand. Afsūs ki dar taş- kilothoji çudogona hozir ham «ʙe ta- raf» istodani komitethoji partijagi dida şuda istodast. Masalan, gorkomi partijaji Sverdlūv ʙa rahʙariji saj- lovho hanuz durustak nacaspidast. Sasaʙi in ahvol faqat dar haminast, ki dar taşkiloti kalontarin—Uralmaş- zavod—maçlishoji avali hisoʙoti-saj- lovi notaşkilona sar şudand.

Rahʙariji ʙolşeviki ʙa sajlovho ʙi- borat az inast, ki ʙa kori əaniq ʙa əamal ʙurovardani instruktsijaji TsK VKP(ʙ) dar xususi guzarondani saj- lovhoji organhoji rahʙarikunandaji partijagi nazorat karda şavad, ʙa in nazorat karda şavad, ki sajlovho dar asosi qatəijan ʙa ço rasondani de- mokratijaji durunipartijagi va dale- rona revoç dodani tanqid va xudtan- qidi ʙolşeviki guzaronda şavand. Rah- ʙari ʙa sajlovho ʙojad əiʙorat az in şavad, ki ʙa taşkilothoji partijagi ʙaroji sajlovhoro dar tahti nişonaji insuna ham harçoniʙa ʙaland ʙardoş- tani kori partijagi-sijosi, mustahkam kardani əaloqaji taşkilothoji partija- gi ʙo əoma va ʙo muvafaqijat içro kardani vazifahoji sijosi va xoçagi guzarondan madad rasonda şavad.

Ba çoji rahʙari kardan, rajkomho va gorkomhoji çudogona harcitūr «sxemahoji» hisoʙotdihi ʙurovarda istodin, harcitūr ʙrigadahoji «taftiş- kuni»-ro havasnok karda, reglament- ho roʙi karda istodin. Baəze gaze- taho ʙoşand, masalan, gazetaji ʙoko- mi Kalinin «Proletarskaja Pravda», «ʙrigadahoji ʙaroji sançidani kori partkomho»-ro, ʙa çoji ʙa in monand şavqunkuniro saxt zada ʙuromadan, reklama karda istodast.

Vazifaji asosi əiʙorat az inast, ki ʙa organhoji partijagi ʙolşevikhoji dilsoftarin, dar güştini ʙa muqoʙili duşmanhoji xalq ozmuda şudagi, ʙo əoma əaloqaji çoni doştagi, kori par- tijaji komunistiro to ʙa oxir muho- fizat karda metavonistagi, sajlov karda şavand. Baroji hamin komu- nistho ʙojad ʙa kori peşnihod karda- ni kandidaturaho ʙo fikri cuqur na- zar kunand, kandidathoji ʙa organi partijagi peşnihod karda şudagiro cu- qur va çidi sançida ʙurojand.

Dar nazdiki dar zavodi «Dinamo»- ji maskoviji nomi Kirūv komiteti partijagi sajlov karda şud. Maçlis taşkilona va ʙo faəolijati kaloni si- josiji komunistho guzaşt. Lekin ni- şon dodan darkorast, ki maçlisi par- tijagi dar «Dinamo» ʙa sançişi kan- didaturahoji ʙa komiteti partijagi peşnihod karda şudagi, xelo saʙuk nazar kard. Muzokiraho dar ʙoʙati 18 kandidatura dar mudati jak so- əat guzaronda şudand.

Zarurast, ki rahʙarhoji partijagi va tamomi əomaji komunistho, in- struktsijaji dar ʙoʙati sajlovhoro naqz donand. Komitethoji partijagi voçi- ʙand, ki ʙa raviși sajlovho ʙo diqat va ʙa tariqi operativi nazorat ku- nand. Vakilhoji onho ʙojad mumkin- qadar dar miqdori ʙisjori maçlishoji hisoʙoti-sajlovi, va dar navʙati aval, dar maçlishoji hamun taşkilot- hoje iştirok kunand, ki ʙa onho kor- kunhoji çavon, ʙa qadri kifoja taçri- ʙa nadoştagi rahʙari karda istodin. Jake az şarti rahʙariji ʙolşeviki ʙa sajlovho informatsijaji dar in xusus naqz taşkil doda şudagi mesoşad, ki dar maçlishoji hisoʙoti-sajlovi ci kor karda şuda istodast. Jagon xa- toro ʙojad komiteti partijagi nadida namonad. Aqalan kamtar vajron kar- dani instruktsija va demokratijaji par- tijagiro na faqat dar çoj durust kar- dan, ʙalke hamcunin az on ʙaroji taşkilothoji digari partijagi saʙaq ʙurovardan zarurast.

Az «PRAVDA».

◆

Maəlumoti Narkomzemi ÜzSSR dar xususi korhoji ʙahoriji sarizamini ʙa 15-umi apreli soli 1938

Narkomzemi ÜzSSR cunin maəlu- mot medihad, ki ʙa 15-umi aprel so- li 1938 plani korami paxta, umuman dar Üzʙekiston ʙa 36,4 protsent içro karda şudast. Plani rondani jakum ʙa 94,9 protsent, rondani dujum ʙa 51,3 protsent va rondani sejum ʙa 41,8 protsent içro karda şudast.

Oʙlasti Toşkent plani koramro ʙa hamin mudat ʙa 32,1 protsent, oʙ- lasti Farqona—ʙa 48,6 protsent, oʙ- lasti Samarqand—ʙa 8,4 protsent, oʙlasti Buxoro—ʙa 40,2 protsent, oʙ- lasti Xorazm—ʙa 37,8 protsent va ASSR-i Qaraqalpoqiston plani ko- ramro ʙa 6,3 protsent içro kardagi- jast.

Oʙlasthoji Samarqand, Toşkent va Xorazm çudo ham əoqiʙ monda isto- din. Korami traktori ham xelo əoqiʙ monda istodast. Plani korami trakto- ri faqat ʙa 26,3 protsent içro karda şudagi mesoşad.

ASSR-i Qaraqalpoqiston ʙo şar- mandagi əoqiʙ monda istodast. Plan ʙa 6,2 protsent içro karda şudagi- jast.

Baroji tamom kardani korami pax- ta xelo kam vaqt mondagijast. Əoqiʙ- ta xelo kam vaqt mondagijast. Əoqiʙ- monhoro ʙa tezi ʙarham zada, tamomi quvatro ʙaroji ʙa sarvaqtaş va ʙo- sifat tamom kardani koram moʙiliza- tsija kardan zarurast.

LOZUNGHO BA JAKUMI MAJI SOLI 1938

1. Zinda ʙod 1-umi Maj—az nazarguzaroniji ʙojevoji quvathoji revo- ljutsioniji proletariati ʙajnalxalqi!

2. Proletarhoji hamaji mamlakatho, jak şaveton! Dar taki ʙajroqi internatsionaliji Marks—Engels—Lenin jakçoja şaveton!

3. Ba ʙurodarhoji hamsinf, maʙsushoji kapital, qurʙonhoji terrori xunini faşisti, güştinʙarhoji ʙaroji zafari sinfi raʙocij dar rūzi 1-umi Maj salomi proletariji mo!

4. Faşizm—in sijosati terroristiji kapitalistho va pomeşcikho ʙa muqoʙili raʙociho, dehqonho va inteligentsijaji mihnati mesoşad. Faşizm—in çangi zeridastkuni mesoşad. Faşizm—ʙa düstiji ʙajni xalqhoji çahon duşmani ʙadtarin mesoşad. Quvathoro dar güştini ʙa muqoʙili faşizm moʙilizatsija mekunem!

5. Raʙociho, raʙocizanho, dehqonho va mihnatkaşhoji hamaji mam- lakatho! Fronti xalqiji güştinro ʙa muqoʙili faşizm va çang vasee kune- ton va mustahkam kuneton! Baroji amoni, ʙaroji ozodihoji demokrati, ʙaroji sotsializm!

6. Güştini xalqi Ispanija ʙa muqoʙili faşizmi doxili va xoriçi— kori umumiji tamomi insonijati peşqadam va progresivi mesoşad. Salom ʙa xalqi qahramoni Ispanija, ki ʙaroji mustaqili va ozodiji xud güştin girifta istodast!

7. Salomi ʙurodari ʙa xalqi ʙuzurgi Xitoj, ki ʙaroji mustaqiliji xud ʙa muqoʙili zeridastkunandahoji japoni va digaraş güştin girifta istodast!

8. «Mo tarafdori amoni hastem va kori amoniro muhofizat meku- nem. Amo mo az dūqu püpisaho nametarsem va ʙaroji ʙa zarʙaji dargi- ronandahoji çang ʙo zarʙa çavoʙ gardondan tajorem». (Stalin).

9. Zinda ʙod armijaji Surxi şikastnaxūranda, takjagohi purqudrati mihnati amoniji xalqhoji SSSR, posʙoni mūətaʙari ʙadastdarovardahoji Revoljutsijaji Buzurgi Sotsialistiji Oktjaʙr!

10. Muhofizati vatan vazifaji muqadasi har grazdanini SSSR me- şoşad!

11. Salomi ʙojevoj ʙa askarhoji çavoni armijaji Surx, ki 1-umi Maj ʙaroji ʙa hukumati soveti mūətaʙar ʙudan, ʙaroji ʙa vatani ʙuzurgi so- tsialistiji mo mūətaʙar ʙudan qasam mexurand!

12. Zinda ʙod floti Harʙi-Darjojiji SSSR—posʙoni mūətaʙari sar- hadhoji darjoji vatani mo!

13. Zinda ʙoşand ljotcikhoji soveti, locinhoji takaʙurnoki vatani mo, ki rekordhoji çahoniji aviatsioniro ʙa dast darovardagijand!

14. Salom ʙa askarhoji sarhadci, posʙonhoji huşjori vatani sotsi- alizm!

15. Armijaji Surx, floti Harʙi-Darjoji va aviatsijaji Surxi qadir- don, purqudrati mo taraqi kunand va mustahkam şavand, texnikaro sohiʙ şavand va puxta rasand!

16. Əaloqahoji internatsionaliji sinfi raʙociji SSSR-ro ʙo sinfi raʙo- ciji mamlakathoji kapitalisti zūr mekunem va mustahkam mekunem! Baj- roqi jakdiliji ʙajnalxalqiji proletariro ʙalandtar megardonem!

17. Zinda ʙod itifoqi raʙociho va dehqonho—asosi hukumati soveti!

18. Rosijaji podşohi tjurmaji xalqho ʙud. Dar mamlakati Soveti itifoqi ʙuzurgi xalqhoji ʙaroʙarhuquq taraqi mekunad va mustahkam meşavad. Zinda ʙod itifoqi ʙurodari va düstiji ʙuzurgi xalqhoji SSSR!

19. Zinda ʙod jagonagiji morali va sijosiji xalqi soveti, ki dar tahti rahʙariji partijaji ʙolşeviki ozodi va mustaqiliji vatani moro ʙa dast darovardagijast!

20. Konstitutsijaji Stalini—çaməʙasti güştin va zafarhoji Revolju- tsijaji Buzurgi Sotsialistiji Oktjaʙr mesoşad. Zinda ʙod Konstitutsijaji sotsializmi zafarjofta va demokratizmi haqiqi!

21. Az hamaji navəhoji xoçagiji xalqi əoqiʙathoji zararsijoranda- giji zarxaridhoji pravo-trotskistiji razvedkahoji xoriçiro mukamal nest mekunem! SSSR-ro ʙa qalə aji mustahkami sotsializm megardonem!

22. Ba armijaji sermilioniji udarnikho va udarnitsahoji sanəat va transport, staxanūvciho va staxanūvcizanho,—odamhoji nomdori mamla- kati mo—salomi ʙolşeviki!

23. Puro-pur va ʙarzijod içro kardani plani xoçagiji soli 1938— soli jakumi pançsolaji sejumro ʙa dast medarorem! Harakati purqudrati staxanūviro vaseətar revoç medihem!

24. Raʙociho va raʙocizanho, inzenerho va texnikhoji industrijaji vazmin va maşinasozi! Baroji hosildihiji ʙalandi angişt, neft, metal, ʙaroji dar sarvaqtaş ʙurovardani maşinahoji ʙehtarin, ki asosi taraqijoti xoçagiji xalqiji mamlakati mesoşand!

25. Raʙociho va raʙocizanho, inzenerho va texnikhoji sanoəti mu- dofiaa! Qudrati mudofiaaji vatani moro mustahkam kuneton! Armijaji Surxi qadirdonro ʙo texnikaji navtarin siloʙpūş kuneton!

26. Raʙociho va raʙocizanho, komandirho va inzenerhoji sanoəti saʙuk! Ba grazdanhoji mamlakati Soveti ʙisjortar cit, şohi, movut, tri- kotaz, mūza diheton! Baroji ʙehtar kardani sifati produktsija güştin gireton!

27. Salom ʙa staxanūvcihoji daşthoji sotsialisti, ki plani korami ʙahoriro ʙolşevikona içro mekunand!

28. Kolxozciho va kolxozcizanho, agronomho va korkunhoji sovxoz- ho! Baroji ʙa tariqi namunavi ʙud kardani korami ʙahori va hosiloti ʙaland güştin gireton! Zinda ʙod zindagoniji tiqimdori va madaniji kol- xozho va kolxozciho!

29. Daraçaji madani-texnikiji sinfi raʙocijro ʙaland ʙardoşta, ʙa daraçaji korkunhoji mihnati inzeneri-texniki merasonem!

30. Salomi otaşin ʙa papanincihoji qahramon, ʙadastdarorandahoji qajuri Poljusi Şimoli, farzandhoji lojiqandaji vatani sotsialisti!

31. Baroji şukuftani insunaji madanijati xalqhoji SSSR, ʙaroji mu- vafaqijatho va ʙadastdarorihoji navi nauka, texnika va sanəati soveti!

32. Zinda ʙod zani ʙaroʙarhuquqi SSSR, qismgirandaji faəol dar idorakuniji gosudarstvo, korhoji xoçagi va madaniji mamlakat!

33. Pionerho va pionerkaho! Talaʙahoji maktaʙhoji soveti! Əilmro sohiʙ şaveton, ʙaroji kori Lenin—Stalin güştinʙar şudanro taəlim gireton!

34. Ba fizkulturnikho va fizkulturnitsahoji taərifəi mamlakati Soveti—salomi jakumimaji!

35. Zinda ʙod komsomol—rezervi purqudrat va jordamciji mūəta- ʙari partijaji ʙolşeviki! Zinda ʙoşand çavonhoji mihnatkaşi vatani mo!

36. Tanqid va xudtanqidi kamʙudihoji moro vaseətar revoç medi- hem! Qudrati gosudarstvoji sotsialistiji raʙociho va dehqonhoro mustah- kam mekunem!

37. «Əaloqa ʙo əoma, mustahkam kardani in əaloqa, ʙaroji ʙa avozi əoma güş andoxtan tajor ʙudan,—quvat va şikastnaxūrandagiji rahʙariji ʙolşeviki ana dar haminast». (Stalin).

38. Huşjoriji revoljutsioniro zūr mekunem! Ba ʙeparvojiji sijosi- dar ʙajni mo oxir memonem!

39. Duşmanhoji xalq, şpionho va zararsijorandahoji trotskisti- ʙuxarini va milatcihoji ʙurzuazi, zarxaridhoji razvedkahoji xoriçiro reşa- kan mekunem! Marg ʙa xijonatcihoji vatan!

40. Hama va harcitūr durūjahoro foş mekunem! Partijaji moro ʙa qalə aji mustahkami ʙolşevizm megardonem!

41. Raʙociho va dehqonho! Kampanijaji sajlovkuniro revoç diheton! Jak ço ʙa Sovethoji Əoliji respuʙlikahoji sojuzi va avtonomiji sovetiji sotsialisti odamhoji ʙehtarin, ʙa kori Lenin—Stalin to ʙa oxir çonsuperro peşnihod kuneton!

42. Mihnatkaşhoji SSSR! Ba sovethoji Əoliji respuʙlikahoji sojuzi va avtonomiji sovetiji sotsialisti patriothoji daleri vatani mo, güştinʙar- hoji ustuvori ʙaroji ʙekʙaxtiji raʙociho va dehqonho, ʙaroji sotsializmro sajlov kuneton!

43. Komunistho! Bo əomaji ʙepartijaiho əaloqaro mustahkamtar kandeton! Tarafi asosi dar kampanijaji sajlovkuni—az ʙepartijaiho xudro dur giriftan naʙuda, ʙalke ʙo ʙepartijaiho jakçoja harakat kardan va ʙo hamrohi onho ʙa Sovethoji Əoliji respuʙlikahoji sojuzi va avtonomiji sovetiji sotsialisti kandidatho peşnihod kardan mesoşad!

44. Zinda ʙod ʙloki komunistho va ʙepartijaiho dar sajlovhoji dar peş istodaji Sovethoji Əoliji respuʙlikahoji sojuzi va avtonomiji sovetiji sotsialisti!

45. Zinda ʙoşad va mustahkam şavad vatani purqudrati mo—Sojuzi Respuʙlikahoji Sovetiji Sotsialisti!

46. Zinda ʙod partijaji Umumisojuziji Komunistiji ʙolşevikho— otrjadi peşqadami mihnatkaşhoji SSSR!

47. Zinda ʙod Internatsionali Komunisti—rahʙar va taşkilotciji güştin ʙa muqoʙili çang, faşizm va kapitalizm! Zinda ʙod komunizm!

48. Zinda ʙod ʙajroqi ʙuzurgi şikastnaxūrandaji Marks—Engels— Lenin! Zinda ʙod leninizm!

KOMITETI MARKAZIJI PARTIJAJI UMUMISOJUZIJI KOMUNISTIJI (ʙolşevikho)

Corjakgiriji sotsialistiro ʙoz ham revoç doda şavad

SAMARQAND. Mihnati staxanū- viji kolxozciho va kolxozcizanhoji kolxozi nomi Kaganovic, rajoni Sa- marqand natiçahoji xelo naqz ovar- dagijast. Dar natiçaji dar kolxoz re- voç joftani harakati staxanūvi va corjakgiriji sotsialisti tempi korhoji sarizamini dar avç mesoşad.

Baroji harakati staxanūvi va cor- jakgiriro ʙoz ham ʙa avç kardan dar nazdiki kolxozcihoji staxanūvci, taç- riʙakorho, ʙrigadirho va clenhoji pravleniji kolxozi mazkur, ʙa dogo- vori corjakgiriji sotsialistiji dar ʙajni kolxozi nomi Baʙeşko rajoni Urgut ʙasta şudagi, dast mondand. Muvo- fiqi on dogovor kolxoz ʙa xud voçi- ʙijathoji kalon giriftagijast. Baroji az har gektar 30 tsentneri paxta ʙeş- tar az 100 tsentneri angur va ʙaroji hosiloti ʙalandi oʙcakori kolxozciho va kolxozcizanho güştini davomdor ʙurda istodin.

Dar cor ʙrigadaji kolxoz hozir rūze qariʙ 200 nafar kolxozci va kolxozcizan kor karda istodin. Maşi- naju asʙoni xoçagiji qişloqi ʙaʙaju naʙaju ʙargovhoji kori dar ʙajni ʙrigadaho taqsim karda şudagijast.

Peş az rondan ʙa 30 gektar zami- ni paxta 20 hazor kilogram udoʙre- niji minerali andoxta şuda ʙud. Qjajr az in, ʙa zaminhoji paxta, ʙab- zaju saqalot va digaraş 1.800 aroʙa poru va 2.000 aroʙa xok rexta şudagi mesoşad.

Dar zaminhoji az udoʙrenihoji mineraliju mahali naqz taəmin kar- da şudagi, rondani traktoriju əaspaki sar karda şuda ʙud. Ba 16-umi aprel 45 gektar zaminro jak karat, 41 gek- tarro du karat va 7 gektarro se ka- rat ronda şudagijast.

Dar zaminhoji naqz kor karda ʙuromada şudagi, koramhoji ʙaʙzaju saqalot, alaf, paxta va digaraş sar karda şudagi mesoşad.

Ba 16-umi aprel panç gektar pax- ta, 4 gektar pijoz, 2 gektar alaf, jak gektar çav va digaraş korida şuda- gijast. Koram davom karda istodast. Muvofiqi plani koriji xud, kolxozi mazkur koramı paxtaro to 25-umi ap- rel tamom mekunad. Kolxozcihoji taçri- ʙadore ki ʙa kori koram maşquland, ʙa sifati kor naqz diqat monda istodin.

Qjajr az in, kolxozi nomi Kaga- novic, ki on asosan kolxozi ʙoqu tokdori mesoşad, ʙaroji hosiloti ʙa- landi angur güştin ʙurda istodast.

Coraminihoji dar in ucastoki kor guzaronda şuda istodagi, natiçahoji naqz ovarda istodin. 24 gektar tokro copuq karda, 15,5 gektari onro ha- lakaj jela karda şudagijast. Dar maj- doni 18 gektar zamin, niholhoji tokro remont karda şudagi mesoşad.

Baroji majdoni tokro sol ʙa sol zijod kardan, kolxoz hamcunin kor ʙurda istodast. Imsol halakaj dar majdoni 3 gektar zamin niholi tok guzaronda şudagijast.

Kolxozi nomi Kaganovic ʙa kori da- raxti mevaşinoni ham ahamijat doda, dar majdoni 8 gektar niholhoji daraxti olʙolu, tol va digaraş şinondagijast.

Baroji daraçaji hosiloti ʙalandi paxta, alaf, angur va ʙaʙzaju saqa- lot güştin ʙurda, kolxozciho dar nazdi xud cunin vazifa mondagijand, ki dar rajon ʙa safi kolxozhoji peş- qadam meguzarand.

M. Ji.

Nizomnomaji sajlovhoro modda ʙa modda taəlim megirem

Omūxtani «Nizomnomaji sajlovhoji Soveti Əoliji Üzʙekiston» dar şahru rajonho ʙo jordami propagandisthoji partijaij, komsomoletsho va ʙepartijai- hoji faəol ʙo avç guzaşta istodast.

In kor az faʙrikaju zavodho, kol- xozu sovxozho sar karda, to kluʙho, maktaʙho va mahalaju guzarho gu- zaronda şuda istodast.

Dar mahalahoji «Xūçaahror», «Hu- çum», «Erkin», «Maxtumi Xorazm» va «Cangaveri» Samarqand, «Komu- naji» Toşkent va «Taraqiji» Buxoro omūxtani qonuni sajlovkuni xelo dar avçast. Əomaji mihnatkaşhoji maha- laji «Komunaji» rajoni Oktjaʙri Toş- kent grupaji duşmanhoji xalqro, ki ʙa sajlovhoji Soveti Əoliji SSSR xa- lal rasondani ʙud, foş karda ʙudand. Sokinhoji in mahala dar sajlovhoji Soveti Əoliji SSSR ʙo faəolijati zūr qism girifta, ʙa farzandhoji çonsu- pori vatani sotsialisti avoz doda ʙu- dand.

Hozir dar ʙajni mihnatkaşhoji in mahala omūxtani «Nizomnomaji saj- lovhoji Soveti Əoliji Üzʙekiston» xelo naqz guzaronda şuda istodast. Onho qonuni sajlovkuniro modda ʙa modda taəlim girifta istodin. Dar in maha- la 6 nafar propagandistho az rajkomi komsomol roh karda şudagijand, dar har kruzok 20—25 nafar odamon çalʙ kardagijast.

Dar guzari «Taraqiji» Buxoro ham omūxtani Nizomnomaji sajlovho naqz ʙa rah monda şudagijast. Dar in gu- zar dar grupaji omūxtani Nizomno- maji sajlovho qariʙ 120 nafar zanu mard qism megirad. Propagandisthoji inçogi rafiqho Joqumūva, Imodūv, Qudra- tūv va Tilojūv kori xudro ʙo tajori- hoji zūr ʙurda istodin.

Komsomoletshoji dorulmuəalimini nomi Jesdvi şahri Samarqand, dar ʙajni sokinhoji mahalaji «Xūçaahror» Nizomnomaji sajlovhoro kor karda ʙuromada istodin. Hozir 15 nafar talaʙaji in dorulmuəalimin propagan- dist şuda kor karda istodast.

Omūxtani Nizomnomaji sajlovho dar maktaʙu kluʙho ham dar avçast. In korro dar maktaʙi nomi Puşkini Karmina va kluʙi nomi Jakumi Ma- ji Marqelon didan mumkinast.

Dar ʙeştarini kluʙu maktaʙ va mahalahoji zikr karda şudagi, «Ni- zomnomaji sajlovhoji Soveti Əoliji Üzʙekiston» asosan kor karda ʙuro- mada şudagijast, pajvasta ʙa in ʙoz ʙa tariqi ilova harxel dokladho va lektsijaho guzaronda şuda istodast. Qismgirandahoji kruzokho qonuni sajlovkuniro ʙo ʙiqi zūr taəlim gi- rifta istodin. Dar in xusus to rafta kruzokhoji omūxtani Nizomnomaji sajlovho guvohi medihand.

BAROJI HOSILOTI BALANDI SABZAJU SAQALOT

SAMARQAND. Kolxozi nomi Oxun- ʙoʙojūv, rajoni Samarqand, dar par- nikhoji xud 250 hazor dona niholi karam, 75 hazor dona niholi qalam- fūr, 50 hazor dona niholi ʙūjimçon, mandūra va digaraş tajor kardagi mesoşad.

Beştarini in niholhoro kolxoz dar zaminhoji xud guzaronda istodast. Qjajr az in, jak qismi on niholhoro ʙa kolxozhoji rajon mefurūşad. 140 hazor dona niholro furūxtagijast. Az niholhoji dar parnikho tajor karda şudagi ʙa xalqi naqz halakaj karam, pijoz, ʙaʙzi va di- garaş gijoho korida şudagi mesoşad.

Majdonhoji koram ʙo sifati naqz kor karda ʙuromada şudagijast. Kol- xozciho va kolxozcizanho ʙaroji ho- siloti ʙalandi oʙcakori kolxozi güştin ʙurda istodin.

Qjajr az in, kolxozi nomi Oxun- ʙoʙojūv ʙaroji hosiloti ʙalandi angur güştin ʙurda, tokhoro jela kardagijast. Korhoji digari sariza- mini ham dar in kolxoz naqz me- [illegible].

Panço nafar kolxozci va kolxozci- zani dar ʙrigadaji Samolūv şudagi, [illegible] kolxozi [illegible] ʙa xisoʙ [illegible] pravleniji kolxoz ʙa xislati [illegible].

Zarurast, ki tempi korro ʙoz ʙa- land, tamomi korhoji sarizaminro ʙa sarvaqtaş va ʙo sifati naqz tamom karda şavad.

M. Ji.

FARMONI

PREZIDIUMI SOVETI ƏOLIJI SSSR

Dar xususi ʙa korkunhoji teatri Gosudarstvogiji opera va ʙaletaji nomi M. F. OXUNDŪVI Azarsajçon, filarmonijaji Gosudarstvogiji Azarsajçon—qismgirandahoji dekadaji sanəati azarsajçoni dar Moskva saxşiş dodan

Baroji dar kori taraqi dodani sanəati operagiji Azarsajçon, muzika, sahna va raqshoji azarsajçoni xizmathoji kalon nişon dodan, cunin saxşiş doda şavad:

BO ORDENI LENIN

Hoçiʙekūv Uzeir Aədul Husejn ūqli—kompozitor, artisti xalqiji SSR-i Azarsajçon.

BO ORDENI BAJROQI SURXI MIHNAT

1. Mamedūva, Şevket Xonum—artistkaji xalqiji SSR-i Azarsajçon.
2. Hajat-Zoda, Ismoil Husejn ūqli—rezisjūri asosiji teatr, artisti xizmatkardaji SSR-i Azarsajçon.
3. Saraʙskij Husejn Quli—artisti xalqiji SSR-i Azarsajçon.
4. Mikulskij, Vasilij Aleksejevic—artisti xalqiji SSR-i Azarsajçon.
5. Grigorjan—Martirjan, Knarik Arkadjevna—solistkaji opera.
6. Almas-Zoda Badalʙejli, Gamar Gaça Aqo qizi—solistkaji ʙaleta.
7. Bagirūv, Mamed Tagi Aʙʙos ūqli—artisti xizmatkardaji SSR-i Azarsajçon.
8. Hagimamedūv Husejn Aqo Sulton ūqli—artisti xizmatkardaji SSR-i Azarsajçon.
9. Grossman, Jakūv Azarjevic—xormejsteri opera.
10. Iʙrohimūv, Mirzo Aqar Zoda—nacalniki Upravleniji Korhoji Sanəat, nazdi SNK SSR-i Azarsajçon.

BO ORDENI «NIŞONAJI ƏIZAT»

1. Mamedūv, Ismail—artisti xizmatkardaji SSR-i Azarsajçon (ki ū peş ordeni Bajroqi Surxi Mihnati saxşiş giriftagijast).
2. Hasanūv, Aşraf Hasan-ūqli dirizori opera.
3. Iskandarūv, Odil Rizo ūqli—rezisjūri opera.
4. Sultanūv, Adxem Faraç ūqli—rasomi opera.
5. Mamedūva, Aziza Xonum—artistkaji xizmatkardaji SSR-i Azarsajçon.
6. Gler, Rajngold Moritsovic—artisti xalqiji RSFSR, AzSSR, va UzSSR (ki ū peş ordeni Bajroqi Surxi Mihnati saxşiş giriftagijast).
7. Husejn-Zoda, Alekper Husejn ūqli—artisti opera.
8. Levin, Matvej Aʙramovic—artisti opera.
9. Koverkūv, Sergej Nikitovic—ʙaletmejsteri opera.
10. Mamedūv, Dadaş Şarapli—artisti opera.
11. Rzajev, Joqub Kazimovic—artisti opera.
12. Sagijan, Moveg Mixajlovic—rasomi opera.
13. Sultanūv, Açdar Ali Aʙʙos ūqli—artisti opera.
14. Karjagdi, Çaʙʙor—hofizi xalqi.
15. Nadiradze, Vaxtang Ivanovic—ʙaletmejstri opera.
16. Ismaijan, Avanes Ajrapetovic—korkuni xizmatkardaji sanəati SSR-i Azarsajçon, dirizjūri orkestri instrumenthoji xalqiji filarmonija.
17. Azim-Zoda, Azim Aslan ūqli—rasomi xalqi, konsultanti ilmiji teatri opera va ʙaleta.
18. Primūv, Qurʙon Baxşali ūqli—artisti xalqiji SSR-i Azarsajçon.
19. Kozlūv, Vladimir Mixajlovic—kontsertmejsteri opera.
20. Tagi-Zoda, Nijozi Zulfugarovic—kompozitor, dirizjūri opera.
21. Kapalūva, Hekima Jusuf qizi—artistkaji orkestri instrumenthoji xalqiji filarmonija.
22. Mustafojūva, Sona Ejjuʙ qizi—artistkaji opera.
23. Rzajev Asad Ahmed ūqli—soşuq.
24. Azarjan, Avat Srakelovic—soşuq.
25. Tverskij, Pjotr Vasiljevic—rezisjūri opera.
26. Rzajeva, Haqiqat Ali qizi—artistkaji opera.
27. Zejnalūv, Ali Aʙdul ūqli—artisti opera.
28. Raizer, Isaak Markovic—solisti orkestri opera.
29. Mustafojūv, Bejuk Ali Hoçi Aqo ūqli—artisti opera.
30. Sadiqūv Ali Əʙsad Mirali ūqli—artisti opera.
31. Ordubadi, Mamed Said Hoçi Aqo ūqli—şoir.
32. Qulijeva, Saltanat Mamed Bek qizi—artistkaji opera.
33. Safarūv—Anatolli, Ahmed Muxtor ūqli—artisti opera.
34. Maijan, Anton Sarkisovic—kompozitor.
35. Rzajev, Rasul Iʙrohimovic—direktori filarmonija.
36. Aʙʙasūv, Şamsidin Baxlul ūqli—direktori opera.
37. Sarkisūva, Ojajane Osipovna—nojiʙi nacalniki Upravleniji korhoji sanəat, nazdi SNK SSR-i Azarsajçon.
38. Iskandarūva, Gulara Xonum—artistkaji opera.
39. Maxtijeva, Bejuk Xonum Hajdar qizi—jordamciji rezisjūri opera.
40. Boʙajūva, Marjam Nersesovna—artistkaji opera.

Rajisi Prezidiumi Soveti Əoliji SSSR
M. KALININ.
Sekretari Prezidiumi Soveti Əoliji SSSR
A. GORKIN.

Moskva, Kreml, 17-umi apreli soli 1938.

Dar Sovnarkomi SSSR

Soveti Komissarhoji Xalqiji SSSR ʙaroji ʙa tajor kardani dekadaji sanəati azarsajçoni ʙo dili sof va ʙo sidaqat kor kardan ʙa in mazmun şaxshoi saxşişhoji qimatʙaho dod:

Iʙrahimūva, Sarija Rza qizi—artistkaji ʙaleta, **Bunajūva** Xurşed—artistkaji xūri filarmonija, **Agalarūv**, Idris Farradūvic—artisti opera, **Bajramūv**, Mirzo Ahmed ūqli—soşuq, **Karajev**, Qara Aʙdulfaz ūqli—kompozitor, **Arjutjunūv**, Xristofor Martinūvic—glavadministratori teatr, **Hoçijūva—Arutjunūva**, Sonija Salman qizi—artistkaji drama, **Husejnūv** Hoçi-zoda—artisti opera, **Ali-Balajev**, Sejfal Amirovic—artisti xūri filarmonija, **Qulijūv**, Hajdar Alijan ūqli—artisti xūri filarmonija, **Çafarūv**, Aʙdulo Bajram ūqli—surnajciji kolxozi, **Husejnūv**, Ser-Zoda Aʙʙos Ali ūqli—artisti opera, **Iskandarūv**, Ojalom Qosim ūqli—artisti opera, Bajramūv, **Mirzo** Aqo Hamid ūqli—mastisti sahna, **Najdişev**, Vasilij Aleksandrovic—mudiri qismi namojiş memondagiji teatr, **Nevskaja**, Irina Aleksandrovna—artistkaji opera, **Teregulūva**, Alja Ramazanovna—artistkaji opera, **Mustafojūv**, Rustam Mamed ūqli—rasomi opera, ki ū peş ordeni «Nişonaji Əizat» saxşiş giriftagijast, **Ginsʙurg**, Gavriil Jefimovic—administratori teatri opera, **Rahimūva**, Zūhra—studentkaji konservatorijaji Azarsajçon, **Paşaʙekūva**, Ruxsor Husejn qizi—solistkaji orkestri instrumenthoji xalqiji filarmonija, **Jutkevskij**, Iosif Borisovic, nojiʙi direktori filarmonija, **Alijeva** Toria Aʙdulo qizi—solistkaji orkestri instrumenti xalqiji filarmonija, **Urusūv** Islom Qori ūqli—soşuq, **Saalin**, Vasilij Frolovic—mudiri tsexi montirovocniji teatri opera, **Bajramūv**, Mamed Imom ūqli—inspektori xūri filarmonija, **Hasanūv**, Mamed Qahramon ūqli—soşuq, **Mamedūva**, Sulton Rzo qizi—artistkaji orkestri instrumenthoji xalqiji filarmonija, **Paşajeva**, Mahʙuʙa—artistkaji opera, **Qadimūva**, Elmira Aqo qizi—artistkaji opera.

(TASS).

Proforg plani kor nadorad

SAMARQAND. Profsojuz dar maktaʙ rūli kalonro ʙozi mekunad. Afsūs, ki ʙa kori proforgi maktaʙi 25-umi jakhdagiji Samarqand, (Uriel Qalandarūv) korkunhoji gorsojuzi maktaʙhoji istidoji va mijona ahamijat nadoda istodin.

Kori profsojuziji maktaʙ xelo sust guzaşta istodast. Dar ʙajni clenhoji sojuz jagon kori əomavi, sijosi, mudani guzaronda nameşavad. Dar ʙajni korkunhoji texnikiji maktaʙ 3—4 nafar cleni sojuz mavçudast. Baroji onhoro savodnok kardan jagon cora dida naşuda istodast. In ahvol nameşavad, ʙaroji ʙajni korkunhoji maktaʙhoji istidoji va mijona maəlum meʙoşad.

Proforg dar ʙosati içroji dogovori sorjakgiriji sotsialistiji ʙo maktaʙi mijonaji nomi Roza Ljuksemʙurgi ʙuxoro ʙasta şudagiro nazorat kardan, kor naʙurda istodast. On dar ʙosati korhoji metūdiro dar ʙajni muəalimho ʙa qadri darkori ʙa rah mondan, ʙa muəalimhoji kamtaçriʙador jordam rasondan heç kor nakardast. Va hato plani kor nadorad.

Dar ʙajni kolektivi muəalimhoji maktaʙi 25-um qariʙ 10 nafar korkun ʙa cleni sojuz çalʙ karda naşudast.

Gorsojuzi korkunhoji maktaʙhoji mijonaji istidojiji Samarqand ʙojad ʙa kori proforgi maktaʙi 25-um diqat monda, kamʙudihoro ʙa tezi ʙartaraf kunad.

Muəalimho.

HAJOTI PARTIJAGI

TAŞKILOTI PARTIJAGIJI BUXORO DAR BEGOHI SAJLOVHOJI ORGANHOJI PARTIJAGI

Buxoro jake az on rajonhoji Ūzʙekiston meʙoşad, ki dar onço duşmanhoji xalq az şajkaji Ikromūvi-Xūçajūvi xelo ʙisjor zararrijori kardagijand. Əoqiʙathoji amalijoti zişti xudro onho dar hama ço va dar navʙati aval ʙa kori partijagi mondagijand.

Baəd az torumor karda şudani ʙosijoni kontrrevoljutsioni va az apparati partijagi ʙar karda şudani şarikhoji duşmanho hajoti partijagi tez ʙa harakat daromad. Kampanijaji sajlovhoji Soveti Əoliji SSSR ʙo sardoriji xelo kaloni faəolijati sijosiji əomaji vaseətarini aholi guzaşt.

Sadho ʙolşeviki ʙepartijavij ʙo hamrohi komunistho dar tahti rahʙariji taşkilothoji partijagi kor kardand. Rahʙarhoji partijagi ʙo ʙepartijaviho naqztar oşno şudand, onhoro naqztar sançida, tarʙija medodagi şudand.

Nişondodhoji Plenumi janvariji TsK VKP(ʙ)-ro içro karda istoda, rahʙariji navi komiteti şahriji partija hamaji apeljatsijahoji rad şudagihoro dida ʙuromada, kori har komunisti rad karda şudagiro harçoniʙa sançida ʙuromad.

Maəlum şud, ki rafiqhoji çudogona mutlaq nodurust rad karda şuda ʙudin. Dar faʙrikaji ʙareşumʙurori dar zeri paxşkuniji duşmani xalq Dotsenūv taşkiloti partijagi rafiqa Rajhon Qodirūva, raʙocizani staxanūvci, qismgirandaji Sjezdi VIII Şitoniji Sovethoji SSSR-ro ʙeasos az partija rad kardast. Hozir rafiqa Qodirūva ʙoz ʙa VKP(ʙ) monda şuda, ʙa kori partijagi çalʙ karda şudagijast. Ū cleni partkom meʙoşad. Dar nazdiki ūro ʙa vazifaji masteri smenagiji tsexi motalkuni az past ʙa ʙolo ʙurovardagijand.

Cleni VKP(ʙ) rafiq Inojatūvro ham ʙaroji dar mudati cor mah vznoshoji cleniro nadodan az partija rad karda ʙudand. Saʙaʙhoji vznos nadodani ūro sançida ʙuromada, gorkomi KP(ʙ)Ūz on saʙaʙhoro maqʙul donist, rafiq Inojatūv ʙa kampanijaji paxtaqandori moʙilizatsija karda şuda ʙud va soni ū ʙa tezi lozim şud, ki ʙaroji korhoji xizmati ʙa Tirmiz va Qarşi ravad. Ū ʙa safhoji VKP(ʙ) az nav monda şud, va hozir ū dar taşkiloti partijagi naqz kor karda istodast.

Odamhoji ʙaroji partija nafanok ʙudagiro ʙa partija ʙoz gardonda ovarda, taşkiloti Buxoro ʙaroʙari hamin az çinshoji qajr va duşman toza şud va toza şudanro davom doda istodast.

Xususan, dar mudati vaqti oxirin gorkomi Buxoro şpionhoji faşisti—trotskistho va milatcihoji ʙurzuazi Dotsenūv, Raçaʙūv, Mirfaizūv, Aʙʙosūv, Husejnūv, Lerler va digarhoro az safhoji VKP(ʙ) rad kardagi meʙoşad.

Ba partija daromada istodani rafiqhoji dilsoz va ʙa kori Lenin—Stalin çonsupor ʙudagi zūr şudagijast. Ba 1-umi aprel 19 odam ʙa kandidatiji partija qaʙul karda şud. Az onho 9 odam—az rūji kategorijaji jakum, cor odam az rūji kategorijaji dujum, jak odam az rūji kategorijaji sejum va 5 odam az rūji kategorijaji corum, 16 rafiq az kandidati ʙa cleniji partija guzaronda şud.

Ba partija staxanūvciho, aktivhoji ʙehtarini ʙepartijavij daromada istodin. Roʙel Hajimūva raʙocizani faʙrikaji ʙareşumʙurori ʙa kandidatiji VKP(ʙ) qaʙul karda şud. Rafiqa Hajimūva normaro dojim ʙa 125—130 protsent içro mekunad va ʙaroji in gramotaji əizatgini TsIK ŪzSSR ʙaxşiş giriftagijast.

Rafiqa Mafrat Jahjojūva, raʙocizani staxanūvci, ki dar nazdiki ʙa vazifaji masteri smenagi az past ʙa ʙolo ʙurovarda şud, ʙa partija daromad.

Taşkiloti partijagi ʙa hisoʙi intelligentsijaji soveti ham zijod şuda istodast.

Kori kolxozciho ʙa partija qaʙul kardan noqanoəatʙaxş guzaşta istodast. In az ʙoloji dar qişloq ʙad kor kardani mo meʙoşad.

Sust ʙudani kori əomavi-sijosi dar ʙisjor taşkilothoji partijagiji Buxoro ham dida şuda istodast. Masalan, sekretari partkomi faʙrikaji dūzandagi rafiq Lisenko xudaş çoji tamomi kolektivi partijagiro giriftast, hamaji korro xudaş kardani meşavad, amo komunisthoji digarro ʙa kor çalʙ namekunad. Taşkiloti partijagi naqz taraqi nakarda istodast. Va hole in ki dar faʙrika raʙocihoji staxanūvciji peşqadam ʙisjor hastand.

Dar taşkiloti partijagiji faʙrikaji ʙareşumʙurori ʙa kor ʙo ravişi xelo digar muəomila mekunand. Dar inço sekretari komiteti partijagi rafiqa Galijūva hamaji komunisthoro ʙa kori faəolonaji partijagi çalʙ karda tavonistagijast. Taşkiloti partijagi az 29 odam iʙorat çavqijati agitatorhoro taşkil dodagijast.

Asosan inho komunistho va ʙolşevikhoji ʙehtarini ʙepartijavij meʙoşand. Agitatorho dar ʙajni raʙocihoji faʙrika dojim ʙo avozi ʙaland gazeta xonda medihand, masalahoji sijosati harrūza, hajoti partijagi, ʙunjodijati sovetiro maənedod karda medihand. Baroji raʙociho va mutaxasisho kruzokhoji omūxtani «Nizomnomaji sajlovhoji Soveti Əoliji SSSR» taşkil doda şudagijand.

Dar faʙrika 4 grupaji likʙez taşkil doda şudagijast, ki dar onho qariʙi 80 odam taəlim girifta istodast. Kruzokhoji maəorifi partijagi va komsomoli kor karda istodin.

Taşkiloti partijagi mustahkam şudani intizomi partijagiro ʙa dast darovarda, dar ʙajni raʙociho oʙrūji kalonro sohiʙ şudagijast.

*

Dar mo kandidathoro ʙa cleniji partija guzarondan sust guzaşta istodast. Stazi ʙeştarini kandidathoji partija az solhoji 1931—32 meʙoşad. Amo rafiq Ocilūv, mudiri rajfinotdel az soli 1927 kandidat meʙoşad!

In dar taşkiloti partijagiji mo dar xususi ʙo kandidatho naqz kor naʙurdan, dar xususi ʙa onho diqat namondan guvohi medihad. Rahʙarhoji partijagi sostavi kandidatiji xudro sançida nameʙurojand. Az ʙajni ʙaəze clenhoji partija tarsidan hanuz ʙarham zada naşudast, ki onho ʙa kandidatho, «jagon voqiəa rūj nadihad» gufta az rekomendatsija dodan metarsand.

Baəd az ʙa VKP(ʙ) qaʙulkuni ʙoz ʙa rah monda şudan ʙa kandidatiji partija ʙas 7 komsomolets daromadast.

Dar maçlisi ʙjuroji gorkom dokladi sekretari gorkomi LKSMŪz şunida şuda ʙud. Ba taşkilothoji istidojiji partijagi suporişhoji darkori doda şudagijand. Dar mudati rūzhoji oxirin ʙa partija daromadani komsomoletsho naqz zijod şuda istodast.

Dar sostavi gorkomi Buxoro qariʙ hama korkunhoji nav hastand. Beştarini onho dar kori rahʙariji partijagi ʙori aval kor karda istodin. In ʙa gardani mo voçiʙijat memonad, ki ʙa kori xud ʙo nazari tanqidi muəomila kunem, ʙa ʙarham zadani əoqiʙathoji zararrijorandagi diqati asosi monem.

Sajlovhoji sar şudagiji organhoji rahʙarikunandaji partijagi mavçi navi xudtanqidro ʙaland meʙardorand va ʙa gorkom ʙaroji hamaji xatohoji rah dodageşro durust kardan jordam medihand.

Ba davri partijaji Lenin—Stalin əomaji vaseətarinro jakçoja karda, az əoma taəlim girifta, va az onho hamaji ʙehtarinhoro girifta, taşkiloti şahri va rajoniji partijagiji Buxoro ʙo rahi içro kardani vazifahoji dar nazdi on istodagi ʙa peş meravad.

A. USPENSKIJ.
Sekretari gorkom KP(ʙ)Ūz-i Buxoro.

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Askarho va komandirhoji ʙehtarin ʙa partija daromada istodin

Bjuroji partijagi, ki dar on rafiq Portnūv sekretar meʙoşad, 12 nafar komandir va askarhoji ʙehtarini qismatro ʙa kandidati VKP(ʙ) qaʙul kard. Dar ʙajni onho aəlocihoji taəlim rafiqho Pavlūv Fedosejūv, Qosimxonūv, Beregūv va digarho hastand. Taşkiloti partijagiji qismat ʙa hamaji odamhoji nav qaʙul karda şudagi, suporişhoji konkreti doda va onhoro ʙa kori partijagi kaşidagijast.

Dar qismati vojenkom Strelcenko, nojiʙi politrukho, komsomoletsho Zelkin va Kuzmin ʙaroji ʙa partija daromadan əriza dodand. Hamcunin komandiri otdeleni rafiq Markin ʙaroji ʙa partija daromadan əriza dod. Ū dar nazdiki maktaʙi sostavi sardorikuniji mladşigiro ʙa aəloji «naqz» tamom kardagijast. Rafiq Markin ʙaroji ʙa kori tajoriji harʙi va sijosiji otdelenija naqz rahʙari kardan, ʙa munosiʙati 20-solagiji RKKA va floti Harʙi-Darjoji az tarafi komandiri qismat saxşişi qimatʙaho giriftagijast. Rafiq Donişevskij askari Surxi aəloci, ki ū ʙaroji ʙa tariqi aəlo taəlim giriftan az komandiri qismat cand karat rahmatnoma giriftagijast, az komiteti komsomoli ʙaroji ʙa partija daromadan rekomendatsija girift.

Taşkiloti partijagiji qismati komissar rafiq Semjūnūv ʙa hisoʙi komsomoletsho va çavonhoji ʙehtarin taraqi karda istodast. Komandirho rafiqho Moskūv, Bojcenko, nojiʙi politruk Goncarūv, askarhoji Surx rafiqho Spitsūv va Bajūv ʙa kandidati partija qaʙul karda şudand. Hamaji onho aəlocihoji tajoriji harʙi va sijosi, agitatorho va çamoəijatcihoji ʙehtarin meʙoşand.

Beştarini ʙa partija daromada istodagiho, ʙaroji ʙa xizmati dojimi ʙa safi Armijaji Surxi Raʙociju Dehqon mondan, ʙa komandirhoji qismatho əriza doda istodin.

(UzTAG).

Komsomoletsho ʙa safi partija

TOŞKENT. Hozir dar Komʙinati molʙofiji nomi Stalin kori partijagi va sijosi xele ʙa avç darovarda şudagijast. Dar tsexho va faʙrikahoji çudogona taşkilothoji istidojiji partijagi kori xudro dar asosi qarori Plenumi janvariji TsK VKP(ʙ) az nav soxta, xatohoji guzaştaro durust karda istodin.

Taşkiloti partijagiji Komʙinat ʙa masalaji çavonho, staxanūvciho va udarnikhoji ʙehtarinro tarʙija doda, onhoro ʙa partija tajor kardan, diqati maxsus mondagijast. Bo in maqsad dar tsexho kruzokhoji sijosi taşkil doda, ʙo komsomoletsho va ʙo socuvstvujuşciho ʙa tariqi dojimi kor ʙurda şuda istodast.

Dar nazdiki 9 nafar komsomoletsi ʙehtarin ʙa partija qaʙul karda şud. Dar ʙajni onho komsomoletshoji staxanūvci **Soʙir Zokirūv**, **Çūraʙojūv**, **I. Çaʙotorūv** va **F. Toşpūlotūv** ham hastand. Onho dar ʙosati hosili mihnat muvafaqijati xelo kalon ʙa dast darovarda, sohiʙi rekordhoji staxanūvi şudagi meʙoşand.

Hozir ʙoz jak qator komsomoletsho ʙa kruzokhoji sijosi taəlim girifta, xudro ʙa partija tajor karda istodin.

M. Əavezūv.

*

BAROJI BA SAFI KANDIDATI PARTIJA DAROMADAN TAJORI DIDA ISTODIM

TOŞKENT. Dar vaqti ʙa grupaji socuvstvujuşci daromadan savodi sijosi nadoştam va ʙa hato savolhoji saʙuki sijosati harrūzaro naqz tarh doda nametavonistam.

Ba kruzoki maəorifi partijagi davomat mekardagi şudam. Man dar inço ustavi partija va taərixi VKP(ʙ)-ro taəlim giriftam. Dar sahl vaqt man ʙa tavri xud gazeta, kitoʙ, zurnal va digaraş xonda mefahmidagi şudam. Dar rūzhoji sajlovi Soveti Əoliji SSSR qonuni asosiji vatani mo—Konstitutsijaji Staliniro naqz taəlim giriftam.

Hozir man dar kruzoki sijosi, ki dar on Iso-Muhamedūv rahʙari mekunad, davomat karda istodim. Mo dar in kruzok «Nizomnomaji sajlovhoji Soveti Əoliji SSR-i Ūzʙekiston»-ro kor karda ʙuromada istodim.

Man dar mahalaji istiqomat mekardagiji xud, xelo kor guzaronda istodim. Baroji taşkil dodani maktaʙhoji savodʙurori jordam rasondam, ki hozir zanhoji xona dar in maktaʙho taəlim girifta istodin.

Baəd az kor, dar xona man gazetahoji harrūza va zurnal mexonam. Çavoʙi rafiq Stalin ʙa savoli rafiq Ivanūv dodagi va dokladi rafiq Segizʙojūv dar ʙosati projekti «Nizomnomaji sajlovhoji Soveti Əoliji SSR-i Ūzʙekiston» kardagiro xonda azxud karda istodim.

Man ʙa kandidati partijaji komunisti tajori dida istodim. Faqat dar mamlakati mo odam rūz ʙa rūz taraqi karda metavonad, cunki dar inço dar ʙosati ū qamxūriji stalini mavçudast.

Instruktori tsexi ştampkuniji faʙrikaji mūzaʙuroriji Toşkent, socuvstvujuşci **Mahkam Mirzojūv.**

*

Kori partijagi ʙa harakat daromada istodast

VOROŞILŪV, (UzTAG). Taşkiloti partijagiji rajoniji (rajoni Voroşilūv) ʙa sajlovhoji organhoji rahʙarikunandaji taşkilothoji partijagi, tajori dida istodast. Qaror va instruktsijaji TsK VKP(ʙ) dar ʙosati sajlovhoji organhoji partijagi ʙurovarda şudagiro dar maçlishoji partijagi kor karda ʙuromada şud.

Baroʙari ʙa sajlovhoji organhoji rahʙarikunandaji partijagi tajori didan dar taşkiloti partijagiji Xonaoʙod, Sultonoʙod, Cimion va MTS-i dujum dar ʙajni əomaji komunistho ʙa harakat daromadani kori sijosi-partijagi dida şuda istodast.

Hozir az rūji plani rajkom partija tajor kardagi, dar taşkilothoji istidojiji partijagi hisoʙotho va sajlovho sar şudagijand. Maçlishoji hisoʙoti-sajlovi ʙo faəolijati komunistho dar tahti tanqid va xudtanqidi zūr guzaşta istodast.

Ba munosiʙati dekadaji san Azarsajçon dar Moskva.
Dar surat: namojişi jake az pa dahoji operaji «Şaxsenem».
Foto **E. Jenzirixina** (Sojuzfoto).

Diqat ʙa kori atestatsijadihi

Ba muəalimho atestatsija doda dar Ūzʙekiston dar moʙi maji so 1936-um sar şuda ʙud, amo faqa ʙaəd az Narkomprosro az duşmanho ji xalq, milatcihoji ʙurzuazi Soʙ kin, Kozuxūv va digarho toza kar dan, in corasiniji muhimtarinro ʙa peş ʙurdan mumkin şud. Kori atestatsijadihi dar haqiqat az sari hamin sol revoç doda şudagijast.

Atestatsijadihiji hozir guzaronda şuda istodagi, korhoji noqonuniji komisijahoji solhoji guzaşta guzarondagiro rūjkor karda istodast. Cunonci, komisijaho ʙa har muəalim 2—3 soəati savol doda, ʙo hamin sari muəalimro gardonda, dar natiça ʙaroji muəalimhoji qoʙilijatnokro az kori muəalimi dur kardan harakat karda ʙudand. Masalan komisija az muəalim, komsorg va vozatiji otrjadi maktaʙi 26-umi şahri Samarqand Gavriel Iljoʙojūv dar vaqti az atestatsijadihi guzaştan 3 soəat savol pursida, ūro to ʙa hamin daraça rasondast, ki cizhoji medonistagiji xudro faromūş kunad. Va komisija ūro cun muəalimi «ʙe əilm» az muəalimi dur karda ʙesavod gufta, qaror qaʙul mekunad. Dar natiçaji dujumʙora az atestatsija guzaştani Iljoʙojūv maəlum şud, ki ū jake az muəalimhoji ʙehtarini maktaʙ meʙoşad. Komisija ʙa ū nomi muəalimi maktaʙi istidoji dod.

Jo inki voqiəaji dar şahri Andiçon şudagiro megirem.

Dar inço komisijaji atestatsijadihi ʙa muəalimhoji qoʙilijat nadoştagi, nomi muəalimi dodast, cunonci, muəalimho Alimūv va Toşmatūv dar vaqti az atestatsija guzaştan dar taxrimaji ahvoli xudro navistan az 10 to 50 dona qalat mekunand. Onhoro komisijaji avalin ʙa safi muəalimi mondast. Dar vaqte ki komisijaji dujumʙora şudagi, ʙa onho az har çihat savol dod, onho ʙa jagon savol çavoʙi pura doda natavonistand. Va komisija onhoro cun ʙa kori pedagogi nomunosiʙ donista az muəalimi ʙarovard.

Dar jod nigoh doştan darkorast, ki atestatsijadihi in az muəalimho imtihon giriftan nest. In faqat ʙa muəalim nomi şaxsi dodan meʙoşad.

Az hamin saʙaʙ ʙojad komisijaho muəalimhoro az har çihat dar vaqti kor—dar vaqti dars dodan, konspektho tajor kardan, masalahoji sijosi va digaraş sançida, ʙaəd ʙa onho ʙa daraçaji əilmaşon jeraşa nomi şaxsi diʙand.

Bileti lotoreji Osoaviaximro ʙo xohişi zūr girifta istodin

SAMARQAND. Dar nazdiki ʙileti lotoreji 12-umi Osoaviaxim ʙuromad. Xalqi vatani sotsialistiji xudro ʙehad dūst medoştagiji mo ʙa lotoreji mazkur naqz peşvoz ʙuromada, onro ʙo xohişi zūr girifta istodast.

Mestkom va profkomi UzGU az ʙajni studentho va korkunhoji Universitet 6000 sūm ʙileti lotoreji Osoaviaxim guzarondan vaəda doda ʙudand. Amo studentho, professorho, dotsentu muəalimho va korkunhoji digari UzGU ʙa çoji 6000 sūm ʙa maʙlaqi 12 hazor ʙileti Osoaviaxim megirem gufta roziqiji xudro ʙajon kardand.

Dar in xusus aval fakulteti ximijaji UzGU faəolijati xudro nişon dod. Studenthoji in fakultet ʙa maʙlaqi hazoru 400 sūm ʙileti 12-umi lotoreji Osoaviaxim navisondand.

Professorho, muəalimho va studenthoji çudogona ʙo xohişi xud az 15 sūm sar karda to 100 sūm navisondand. Studenti kursi 5-umi fakulteti adaʙijot rafiq Fajzulojūv ʙa sumaji 25 sūm ʙileti lotoreji Osoaviaxim girift.

A. Jusupūv.

Redaktori çavoʙgar A. SAJIDO

Upolūzglavlit № 4206.
Toşkent, Ūzpoligrafkomʙinat.